

## 25.POJEDINAČNO I 25.EKIPNO PRVENSTVO CRNE GORE ZA PIONIRE - KE

### Raspis takmičenja

Organizator	ASCG i AK »Rudar« Pljevlja
Termin	08. i 09.septembar 2018.godine (subota i nedelja)
Mjesto	Gradski stadion „Pod Golubinjom“ Pljevlja
Discipline i kategorije za pojedinačno prvenstvo	<p><u>Pioniri U16:</u></p> <p>1. dan - 60m, 300m, 800m, 100m prepone (visina 84cm, do prve prepone 13m, razmak između prepona 8.5m, od zadnje prepone do cilja 10.5m, 10 prepona), 4x100m, vis, troskok, kugla(4kg), koplje (600g)</p> <p>2. dan - 100m, 2000m, 300m pr (visina 0.762, do prve prepone 50m, razmak između prepona 35m, od zadnje prepone do cilja 40m, 7 prepona), 4x300m, motka, dalj, disk (1kg), kladivo (4kg), vortex (130gr)</p> <p><u>Pionirke U16:</u></p> <p>1. dan - 60m, 300m, 1500m, 80m prepone (visina 76cm, do prve prepone 13m, razmak između prepona 8m, od zadnje prepone do cilja 11m, 8 prepona),4x100m,dalj,motka,disk (1kg),kladivo (3kg),vortex (130gr)</p> <p>2. dan - 100m, 600m, 300m pr (visina 0.762, do prve prepone 50m, razmak između prepona 35m, od zadnje prepone do cilja 40m, 7 prepona), 4x300m,vis, troskok, kugla (3kg), koplje (500g)</p>
Discipline za ekipno prvenstvo	<p><u>Pioniri U16:</u></p> <p>100m, 300m, 800m, 100m prepone (do 1. prepone 13 m, visina 84 cm, razmak između prepona 8.50 m, 10 prepona,od zadnje prepone do cilja 10,00m ), 4x100m, dalj, vis, kugla (4kg), koplje (600g)</p> <p><u>Pionirke U16:</u></p> <p>100m, 300m, 600m, 80m prepone (do 1. prepone 13 m, visina 76.2 cm, razmak između prepona 8 m, do cilja 11 m, 8 prepona), 4x100m, dalj, vis, kugla (3kg), koplje (500g)</p>

Pravo nastupa	<p>U skladu sa ograničenjima iz tačke 4.Pravila i propozicija za takmičenja u ASCG, Pravo nastupa na takmičenju imaju atletičari, registrovani i preregistrovani za atletske klubove Crne Gore, uz uslov:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da posjeduju ispravnu takmičarsku legitimaciju,</li> <li>• da je takmičarska legitimacija ovjerena od strane ljekara i zdravstvene ustanove,</li> <li>• da su uredno, od strane kluba, prijavljeni za takmičenje</li> </ul>
<b>Posebna naponema</b>	<p><b>Atletičar-ka koji nemaju ispravnu takmičarsku legitimaciju</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>upisanu registraciju ili preregistraciju i</b></li> <li>• <b>ovjeren ljekarski pregled ne stariji od 6.mjeseci</b></li> </ul> <p><b>NEĆE MOĆI NASTUPITI NA TAKMIČENJU</b></p>
Prijava	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Svi atletske klubovi, uključujući i organizatora takmičenja, moraju, u propisanom roku (tri dana), poslati ASCG prijavu za svako prvenstveno takmičenje – ISKLJUČIVO ELEKTRONSKOM POŠTOM, na propisanom obrascu – PRIJAVA ZA TAKMIČENJE (Prijave poštom, faksom ili putem poruke preko telefona se neće prihvatati. Za svakog prijavljenog takmičara moraju se navesti: broj legitimacije, prezime i ime, puni datum rođenja, JMBG, takmičarska disciplina i najbolji rezultat iz tekuće ili prethodne sezone. U prijavi je potrebno navesti boju klupskog dresa sa tačno naznačenim kombinacijama boja. Prijava mora biti napisana blok slovima na računaru isključivo na propisanom obrascu ASCG (prilog uz propozicije).</li> <li>- Protiv klubova čiji su takmičari prijavljeni u više disciplina od dozvoljenih i lica koje je sastavilo prijavu biće pokrenut disciplinski postupak, a takvim takmičarima neće biti dozvoljen nastup, o čemu će brigu voditi delegat ASCG na takmičenju, nakon dobijanja startne liste.</li> <li>- Organizator takmičenja može razvrstati takmičare bez prijavljenih rezultata u startne liste po svojoj procjeni.</li> <li>- Klub ima pravo da takmičare, prijavljene za disciplinu koja je otkazana, prijavi za neku drugu disciplinu na tehničkom sastanku 1 sat prije početka takmičenja uz saglasnost delegata takmičenja.</li> <li>- Klubovi ne mogu da prijave takmičara za nastup van konkurencije na takmičenju koje je iz njegove uzrasne kategorije (pojedinačna, kup, ekipna i druga takmičenja), već isključivo u zvaničnoj konkurenciji.</li> </ul> <p><b>Zadnji rok prijave - 05.septembar 2018.godine (srijeda)</b>  <b>Nakon ovog roka prijave se neće razmatrati.</b></p> <p><b>Prijave slati na adresu isključivo mejlom:</b></p> <p><b>Atletski savez Crne Gore</b>  <b>mejl: <a href="mailto:ascg@t-com.me">ascg@t-com.me</a></b></p>
Odjava	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prijavljenog takmičara je moguće odjaviti najkasnije 24 sata prije takmičenja. Za odjavu se priznaje e-mail pošta, koje je potrebno poslati kancelariji ASCG. U tom slučaju organizator nema pravo naplate startnine.</li> <li>- Moguća opravdana odsutnost prijavljenog takmičara dokazuje se najkasnije 1 sat prije početka takmičenja sa pismenom potvrdom (ljekarska potvrda u slučaju bolesti, i sl.), odnosno dokazima o drugim objektivnim spriječenostima (saobraćajna nesreća, kašnjenje autobusa, voza i sl.). U tim slučajevima startnina se ne plaća.</li> <li>- U spornim slučajevima o opravdanosti izostanka odlučuje delegat takmičenja ASCG.</li> </ul>

<p>Startnina</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 euro po prijavljenom takmičaru</li> <li>- Startnina se plaća za sve prijavljene takmičare po startnoj listi (prijavi kluba), osim za takmičare za koje je klub otkazao – odjavio učešće najkasnije 24 časa prije početka takmičenja.</li> <li>- Prilikom uplate startnine, klub je obavezan da od organizatora dobije startnu listu i satnicu takmičenja,</li> </ul>
<p>Propozicije za pojedinačno Takmičenje</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Na pojedinačnom Prvenstvu Crne Gore za pionire i pionirke pravo nastupa imaju atletičari-ke u skladu sa odredbama o pravu nastupa i ograničenjima iz tačaka 3. i 4. Opštih pravila.</li> <li>- Takmičar-ka smije nastupiti u jednom danu najviše u dvije discipline i jednoj štafeti.</li> <li>- Takmičar-ka koji nastupi u trčanju na 600m ili u dužoj trci, ne smije istog dana nastupiti ni u jednoj drugoj disciplini.</li> <li>- U svim disciplinama trčanja, koja se trče u odvojenim stazama i u trčanjima na srednje pruge takmičenje se odvija po kvalitetnim grupama, a ukupni poredak određuje na osnovu postignutog vremena;U svim disciplinama trčanja, koja se trče u odvojenim stazama i u trčanjima na srednje pruge takmičenje se odvija po kvalitetnim grupama, a ukupni poredak određuje na osnovu postignutog vremena;</li> <li>- Ako je u daljinskim skokovima i bacanjima prijavljeno više od osam (8) takmičara,svi takmičari imaju pravo na tri (3) pokušaja, a osam (8) do tada najuspješnijih stiču pravo na još tri (3) pokušaja. Ukoliko je prijavljeno osam (8) ili manje takmičara svi imaju pravo na šest pokušaja. Takmičari, koji u prva tri skoka/bacanja nemaju nijedan ispravan pokušaj, nastavljaju takmičenje skačući / bacajući prije onih koji su imali uspješne pokušaje i to relativno istimredosljedom koji su imali na početku takmičenja. U oba slučaja, redosljed takmičenja u četvrtom i petom pokušaju biće obrnut od plasmana takmičara nakon prva tri pokušaja, a u posljednjem pokušaju obrnut od plasmana takmičara nakon petog pokušaja.</li> <li>- Početne visine u skokovima i podizanje letvice odrediće se na tehničkom sastanku.</li> </ul>
<p>Propozicije za ekipno takmičenje</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ekipno prvenstvo će se održati u okviru Pojedinačnog prvenstva Crne Gore.</li> <li>- Na ekipnom prvenstvu jedan takmičar može nastupiti u dvije discipline i štafeti.</li> <li>- Klub je obavezan da u prijavi po disciplinama dostavi imena takmičara koji će se bodovati za Ekupno prvenstvo u skladu sa ograničenjima. Izmjene prijavljenih takmičara su moguće isključivo iz opravdanih razloga najkasnije do obaveznog tehničkog sastanka predviđenog za održavanje na dan takmičenja.</li> <li>- Bodovanje za ekipni plasman se vrši po važećim tablicama za ekipno prvenstvo Crne Gore ( ranije PAL-a Crne Gore – pionirska atletska liga)</li> <li>- Bodovanje, i rangiranje klubova će se obaviti bez obzira na broj prijavljenih ekipa i broj prijavljenih takmičara.</li> <li>- Pobjednik je ekipa koja sakupi najviše bodova.</li> <li>- Boduju se posebno ekipe u muškoj i posebno u ženskoj konkurenciji.</li> <li>- U slučaju istog broja bodova, bolja je ekipa čiji takmičar-ka ima vredniji rezultat po tablicama.</li> <li>- Početne visine kod skokova se određuju na tehničkom sastanku a biraju ih takmičari na skakalištu prije početka takmičenja u dogovoru sa glavnim sudijom.</li> <li>- U tehničkim disciplinama svi takmičari imaju pravo na 6 pokušaja.</li> </ul>

<p><b>Nagrade</b></p>	<p><b>ASCG obezbeđuje medalje i diplome za tri prvoplasirana takmičara u svakoj kategoriji, a Pobjednici u pojedinim disciplinama osvajaju naslov "Prvak Crne Gore za tekuću godinu</b>  <b>Proglašavaju se po tri prvoplasirane ekipe u muškoj i ženskoj konkurenciji.</b></p> <p><b>Tri prvoplasirane ekipe u obje konkurencije dobijaju diplome, a pobjedničke ekipe pehare ASCG.</b></p> <p><b>ASCG obezbeđuje: 2 pehara.</b></p>
<p>Program i satnica</p>	<p>Satnicu će odrediti organizator na osnovu broja prijavljenih takmičara, uz saglasnost komesara-delegata takmičenja ASCG</p>
<p>Ljekarski pregled</p>	<p>Svi atletičar-ke koji nastupaju na takmičenju takmiče se na sopstvenu odgovornost i odgovornost klubova koji su ih prijavili za takmičenje.</p>
<p>Delegat ASCG</p>	<p>Todor Brajković (Podgorica)</p>
<p>Rukovodilac takmičenja</p>	<p>Budimir Jestrović (Pljevlja)</p>
<p>Tehničko uputstvo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zagrevanje je isključivo van Glavnog terena, na terenima van stadiona.</li> <li>• Na Glavnom terenu je dozvoljen ulaz samo atletičarima koji se trenutno takmiče i sudijama</li> <li>• Ulazak na borilište je 20.minuta prije svake discipline.</li> <li>• Atletičarima je zabranjen nastup u dresu reprezentacije Crne Gore</li> <li>• Podizanje Biltena broj 1 jedan sat prije početka takmičenja, kao i predaja takmičarskih legitimacija kod delegata ASCG</li> <li>• Mjerenje ličnih bacačkih sprava je jedan sat prije početka discipline u prijavnom centru.</li> <li>• Nakon završene discipline takmičari su obavezni da napuste borilište za takmičenje.</li> </ul>

Želimo vam puno uspjeha na takmičenju

S poštovanjem,

Generalni sekretar  
 Milan Madžgalj

